



MERIANA EA TB BAKENG SA BANA:

TATAISA E BONOLO EA LITEKANYO
KA MEHATO E 3 E BONOLO



! U TLA FUMANA


RHZ (75/50/150)



RHZ
(75/50/150)

Rifampicin + Isoniazid +
Pyrazinamide (RHZ) ke pilisi e
qhibilihang habonolo ka metsing.

le Ethambutol (400mg)



E
(400MG)



Ethambutol ke pilisi eo o ka e
silang wa e kopanya le metsi.

O tla hloka ho lokisa meriana ka bobeli le ho fa
ngoana oa hao meriana ka bobeli letsatsi le leng
le le leng (le mafelo a beke!). Kamora likhoeli tse
2, meriana ea ngoana oa hao e tla fetoha. Ngoana
oa hao o tla nka meriana ka kakaretso ea likhoeli
tse 4 ho isa ho tse 6.

* TLHOKOMELISO

NA NGOANA OA HAO O
KHONA HO KWENYA LIPILISI?

Ruta ngoana ho metsa lipilisi
kapa halofo. Haeba ngoana
a sa khone ho metsa, e sile
'me u kopanye ka metsi.



* Haeba ho ka khoneha, ngoana a nke meriana a e-so eje. Empa ho lokile le
haeba a e nka ka mor'a lijo.

STEP

1

**MOOKI
OA HAO
O TLA
HLAHLOBA
BOIMA BA
NGOANA
OA HAO**



STEP

2

**BOIMA BA
NGOANA OA
HAO BO TLA
HLAHLOJOA
KHAHLANONG LE
SETSHOANTSHO
SA TEKANYO**



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation




THINKTANK



MERIANA EA TB BAKENG SA BANA:

KAMOO U KA SILANG, OA KOPANYA LE
HO FANA KA TENG




ETHAMBUTOL (400mg)

Itokisetse!


O tla hloka:

- 1 serinji (bakeng sa ho lekanya)
- Metsi a hloekileng
- Likhaha tse 2 tse hloekileng
- Pilisi e le 1 ea ethambutol 400mg



RHZ (75/50/150)


Kopanya RHZ ka
metsi a 5 – 10ml.
(Lipilisi di kopana
habonolo ka
metsing).



Qhibilisa metsing;
lahla se setseng
kamora ho lekanya
tekanyo.

1

Sila pilisi
Beha pilisi e le 1 ka hara
khaba. E sile ka khaba e
'ngoe ho fihlela e le phofo.




2

Eketsa metsi
Sebelisa serinji
(sepeiti) ho lekanya
8ml ea metsi. Eketsa
metsi ka gelaseng.




3

Kopanya hantle
Tsoaka pilisi e sitsoeng
le metsi.




4

Qhibilisa metsing; lahla
se setseng kamora ho
lekanya tekanyo.
Sebelisa serinji ho hula
bongata bo ngotsweng
setjharteng sa ngoana.



5

Noesa ngoana meriana u
sebelisa serinji (sepeiti).



Lahla motsoako o
mong o setseng.




HOPOLA



Fana ka meriana
letsatsi le leng le
le leng, ka nako e
tšoanang.



Hlatsoa matsoho
le lisebelisoa
kamehla.



Ka mora likhoeli tse 2, Mooki
o tla u fa meriana e meng ho
phethela kalafo ea likhoeli
tse 4 ho isa ho tse 6.



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation



THINKTANK





























STEP

3

**LATELA
CHATE EA
LITEKANYO**

**MERIANA EA TB
BAKENG SA BANA:**
**BAHLOKOMELI: SEBELISA
SETSHOANTSHO ENA HO LOKISA
TEKANYO EA NGOANA OA HAO**



	RHZ (75/50/150)	ETHAMBUTOL (400MG)
Meriana	 Metsa eohle KAPA qhibilisa pilisi metsing.	 Metsa eohle KAPA sila pilisi, o e kopanye le 8ml ea metsi.
Boima ba ngoana	Bakeng sa bana ba ka tlase ho 2 kg, ka kopo buisana le Mooki	
2 – 2.9 kg	 Kopanya ½ pilisi ka 5ml ea metsi. 	 Sebelisa 1ml feela ho etsoa ho 8ml eo u e lokisitseng.  Lahla se setseng.
3 – 3.9 kg	 Kopanya pilisi ka 4ml ea metsi.  Efa 3ml feela. Lahla o setseng.	 Sebelisa 1.5 ml feela ho tsoa ho 8 ml eo u e lokisitseng.  Lahla se setseng.
4 – 7.9 kg	 Kopanya pilisi e le 1 ka 5 ml ea metsi. 	 Sebelisa 2.5ml feela ho etsoa ho 8ml eo u e lokisitseng.  Lahla se setseng.
8 – 11.9 kg	 Efa ngoana lipilisi tse 2 ho metsa KAPA li kopanye ka 10 ml ea metsi. 	 Efa ngoana ½ pilisi kapa sebelisa 4ml feela ho tsoa ho 8ml eo u e lokisitseng.  Lahla se setseng.
12 – 15.9 kg	 Efa ngoana lipilisi tse 3 KAPA li kopanye ka 10 ml ea metsi. 	 Sebelisa 6ml feela ho tsoa ho 8ml eo u e lokisitseng.  Lahla se setseng.
16 – 24.9 kg	 Efa ngoana lipilisi tse 4 KAPA li kopanye ka 10ml ea metsi. 	 Efa ngoana pilisi e le 1 KAPA sebelisa 8ml kaofela ea motsoako oa hao. 
Bakeng sa bana ba boima ho feta 25kgs	 RHZE Ena ke pilisi e le 'ngoe e nang le meriana e mene. Metsa lipilisi kaofela ka metsi. Latela tataiso ea litekanyo ka tlase.	
25 – 29.9 kg	 lipilisi tse 2	
30 – 34.9 kg	 lipilisi tse 3	
35 – 64.9 kg	 lipilisi tse 4	
65 kg & le ho feta	 lipilisi tse 5	



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation



THINKTANK

